

implementaciju aktivnosti proizašlih iz članstva Bosne i Hercegovine u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe.

III.

Članovi pregovaračkog tima podnose izvješće Vladi Federacije Bosne i Hercegovine nakon svakog okončanog pojedinačnog pregovora.

IV.

Za rad članovima pregovaračkog tima pripada naknada čija visina će se utvrditi sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

V.

Danom stupanja na snagu ovog rješenja, prestaje da važi Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine radi vođenja pregovora o zaključivanju pojedinačnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu i sprečavanje fiskalne evazijske ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/10 i 56/16).

VI.

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 2000/2021

30. prosinca 2021. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.

На основу члана 19. stav (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 297. сједници, одржаној 30.12.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ТИМУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I

За представнике Владе Федерације Босне и Херцеговине у проговарачки тим Босне и Херцеговине именују се:

1. МЕДИНА ДУДО, помоћник федералног министра финансија и
2. ЕКРЕМА КАСУМ, стручни савјетник у Федералном министарству финансија.

II

Чланови проговараčkog tima из тачке I ovog rješenja biti će ангажовани на:

- a) проговарању о закључивању сваког појединачног споразума/уговора/конвенције о изbjегавању двоструког опорезивања у односу на порез на доходак и на имовину и спречавање фискалне евазије;
- b) проговарању о закључивању сваке појединачне мултилатералне конвенције/споразума/уговора за имплементацију активности произашлих из чланства Босне и Херцеговине у Инклузивном оквиру за BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Ерозија порезне основице и премештање добити) и

- c) проговарању о закључивању сваке појединачне мултилатералне конвенције/споразума/уговора за имплементацију активности произашлих из чланства Босне и Херцеговине у Глобалном форуму о транспарентности и размјени информација у порезне сврхе.

III

Чланови проговараčkog tima podnose izvještaj Vladji Federacije Bosne i Hercegovine nakon svakog okončanog pojedinačnog pregovora.

IV

Za rad članovima проговараčkog tima припада naknada čija visina će se utvrditi u skladu s Uredbom o начину осnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od стране Владе Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilača federalnih organa državne службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

V

Danom stupaња на snagu ovog rješenja, prestaje da važi Рјешење о именовању представника Владе Federacije Bosne i Hercegovine у проговараčkom timu Bosne i Hercegovine radi vođenja проговора о закључивању појединачних споразума о изbjegavanju двострукog опорезивања у односу на порез на доходак и на имовину и спречавање фискалне евазије ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 66/10 и 56/16).

VI

Ovo rješenje stupa na snagu наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

B. broj 2000/2021

30. децембра 2021. додине
Сарајево

Премијер
Фадил Новалић, с. р.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA

16

Na osnovu člana 17. stav (8) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), federalni ministar finansija/financija donosi

PRAVILNIK

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КОНТНОМ ОКВИРУ И САДРЖАЈУ КОНТА ЗА БАНКЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Član 1.

U Pravilniku o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/21) u članu 12. stav (5) iza riječi "vrijednosna" dodaje se riječ "uskladivanja".

Član 2.

U članu 21. stav (1) mijenja se i glasi:

- "(1) Na kontima grupe 18 - Dospjela potraživanja po osnovu kamata, naknada za usluge i aktiviranih garancija iskazuju se potraživanja za kamate, naknade i aktivirane garancije, a koja se vrednuju po amortizovanom trošku."

Član 3.

U članu 22. stav (7) u prvom i trećem redu iza riječi "modifikacije" dodaje se riječ "kratkoročne".

Član 4.

U članu 32. st. (2), (3) i (5) riječ "dugoročne" zamjenjuje se riječu "kratkoročne".

Član 5.

U članu 40. stav (3) iza riječi "izvještavanja" dodaje se zarez i riječi: "uključujući i kratkoročne ugovore o finansijskom najmu i kratkoročni dio dugoročnih ugovora o finansijskom najmu".

Član 6.

U članu 42. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Na kontu 395 - Efekti modifikacije dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku iskazuju se gubici ili dobici proistekli iz modifikacije dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku. Banke i druge finansijske organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto."

Član 7.

U članu 50. st. (1) i (2) riječ "kratkoročna" zamjenjuje se riječu "dugoročna".

Član 8.

U članu 55. stav (1) riječ "nenamjenska" briše se, a iza riječi "oročenja" dodaju se riječi: "(namjenska i nemajenska)".

Iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi:

"(9) Na kontu 527 - Namjenski kratkoročni depoziti preko tri mjeseca iskazuju se kratkoročna oročenja, namjenska, s ugovorenim rokom dospijeća preko tri mjeseca, po sektorskoj pripadnosti."

Dosadašnji st. (9) i (10) postaju st. (10) i (11).

Član 9.

U članu 56. stav (1) riječi: "namjenska kratkoročna oročenja sa ugovorenim rokom dospijeća preko tri mjeseca" zamjenjuju se riječima: "depoziti izdvojeni za namjene po vrsti namjene i".

Član 10.

U Prilogu - Kontni okvir za banke i druge finansijske organizacije, koji je sastavni dio pravilnika, u nazivu konta 195 iza riječi "modifikacije" dodaje se riječ "kratkoročne".

Iza konta 392 dodaje se novi konto 395 koji glasi:

395	Efekti modifikacije dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku
-----	---

U nazivu konta 523 riječ "kratkoročno" zamjenjuje se riječu "kratkoročni".

Iza konta 526 dodaje se novi konto 527 koji glasi:

527	Namjenski kratkoročni depoziti preko tri mjeseca
-----	--

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2022. godine.

Broj 04-02-2-6796/21/veza

28. decembra 2021. godine

Sarajevo

Ministrice
Jelka Milićević, s. r.

Na temelju članka 17. stavak (8) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), federalni ministar finansija/finančija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽAJU KONTA ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Članak 1.

U Pravilniku o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/21) u članku 12. stavak (5) iza riječi "vrijednosna" dodaje se riječ "uskladivanja".

Članak 2.

U članku 21. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Na kontima grupe 18 - Dospjela potraživanja po osnovi kamata, naknada za usluge i aktiviranih garancija iskazuju se potraživanja za kamate, naknade i aktivirane garancije, a koja se vrednuju po amortiziranom trošku."

Članak 3.

U članku 22. stavak (7) u prvom i trećem redu iza riječi "modifikacije" dodaje se riječ "kratkoročne".

Članak 4.

U članku 32. st. (2), (3) i (5) riječ "dugoročne" zamjenjuje se riječu "kratkoročne".

Članak 5.

U članku 40. stavak (3) iza riječi "izvještavanja" dodaje se zarez i riječi: "uključujući i kratkoročne ugovore o finansijskom najmu i kratkoročni dio dugoročnih ugovora o finansijskom najmu".

Članak 6.

U članku 42. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

"(5) Na kontu 395 - Efekti modifikacije dugoročne finansijske imovine po amortiziranom trošku iskazuju se gubici ili dobici proistekli iz modifikacije dugoročne finansijske imovine po amortiziranom trošku. Banke i druge finansijske organizacije trebaju samostalno analitički razraditi troznamenasti konto."

Članak 7.

U članku 50. st. (1) i (2) riječ "kratkoročna" zamjenjuje se riječu "dugoročna".

Članak 8.

U članku 55. stavak (1) riječ "nenamjenska" briše se, a iza riječi "oročenja" dodaju se riječi: "(namjenska i nemajenska)".

Iza stava (8) dodaje se novi stavak (9) koji glasi:

"(9) Na kontu 527 - Namjenski kratkoročni depoziti preko tri mjeseca iskazuju se kratkoročna oročenja, namjenska, s ugovorenim rokom dospijeća preko tri mjeseca, po sektorskoj pripadnosti."

Dosadašnji st. (9) i (10) postaju st. (10) i (11).

Članak 9.

U članku 56. stavak (1) riječi: "namjenska kratkoročna oročenja sa ugovorenim rokom dospijeća preko tri mjeseca" zamjenjuju se riječima: "depoziti izdvojeni za namjene po vrsti namjene i".

Članak 10.

U Prilogu - Kontni okvir za banke i druge finansijske organizacije, koji je sastavni dio Pravilnika, u nazivu konta 195 iza riječi "modifikacije" dodaje se riječ "kratkoročne".

Iza konta 392 dodaje se novi konto 395 koji glasi: